

## **UTICAJ VREMENA NA MJERNU SLJEDLJIVOST U NACIONALNIM LABORATORIJAMA**

### **INFLUENCE OF TIME ON TRACEABILITY IN NATIONAL INSTITUTES**

**NERMINA ZAIMOVIĆ-UZUNOVIĆ**

**Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet u Zenici, Fakultetska broj 1.  
72000 ZENICA, e-mail: nzaimovic@yahoo.com**

#### **REZIME**

*Sljedljivost predstavlja put povezivanja rezultata mjerjenja ili vrijednosti standarda sa višim nivoom standarda. Standardi mogu biti nacionalni ili internacionalni i njihovo poređenje u suštini predstavlja postupak analize mjerne nesigurnosti. Tokom vremena standardi i mjni instrumeni su izloženi promjenama. Činjenica je da se te promjene odvijaju relativno sporo u toku vremena, ali u samom pristupu mjerenoj sljedljivosti vremenska zavisnost promjene je važan faktor u mjerenoj sljedljivosti. U cilju pojašnjenja vremenske zavisnosti promjene u mjerenoj sljedljivosti izvršena je vizualizacija tokova i položaja određenih radnji.*

*U radu su prikazani metrološki događaji u funkciji vremena karakteristični za nacionalne metrološke institucije, veze sa internom sigurnošću mjerog sistema i metrološka vremenska zavisnost sistema kalibracione laboratorije.*

**Ključne riječi:** kalibracija, merna nesigurnost, sljedljivost.

#### **SUMMARY**

*Traceability provides a way of relating results of measurement or value of standard to higher level standards. Standards are usually national or international and the comparisons used to provide the way of analysis of measurement uncertainty. During the time period of usage measurement instruments are exposed to changes. It is the fact the changes are relatively slow in a time. In a basic approach to traceability instruments and equipment change in time and have important role in traceability. Use of metrological timelines provides a means of effectively visualizing these relationships.*

*In this paper metrological events in function of time are presented. These events are characteristics for national metrological institutes as well as connections with interim certainty of measuring systems in calibration laboratories.*

**Ključne riječi:** calibration, measurement uncertainty, traceability.

## 1. UVOD

Ekonomski tokovi u svijetu između ostalog zahtijevaju i koherentan mjerni sistem u kom se konzistentnost mjerjenja jednostavno pokazuje i održava. Klasična sljedljivost daje put kojim se povezuju rezultati mjerjenja ili vrijednosti standarda sa višim nivoom standarda. Sve postavke u mjernoj sljedljivosti su definisane tako da su jasne i da pokazuju jedinstvo poređenja.

Instrumenti i standardi se mijenjaju u toku vremena. Promjene su istina vrlo spore ali se one u nekom vremenskom periodu mogu pojaviti. Proizvodači roba trebaju takav nivo sljedljivost koji će kupcima pokazati tačne perfomanse proizvoda i materijala. Osim tog vlasti svih zemalja zahtijevaju uspostavljanje sljedljivosti koja obezbjeđuje javnu sigurnost. Vojni servisi trebaju mjernu sigurnost kako bi se obezbjedio mjerni sistem koji omogućava zaštitu ljudskih života.

Sljedljivost se rijetko javlja zasebno. Obično je to dio većeg sistema koji podrazumijeva i druge parametre kao što su: zamjenjivost određenih dijelova, kvalitet sistema u proizvodnji npr. farmaceutskih proizvoda ili npr. sigurnost u kontroli zračnog saobraćaja.

Da bi se ovo postiglo potrebno je znati nesigurnosti mjerjenja kako bi variranje rezultata smanjivalo, a time dobili bolji proizvodi i usluge.

Obezbjedenje nacionalne mjerne infrastrukture sa što tačnijim i boljim mernim mogućnostima povjerenje je nacionalnim metrološkim ustanovama. Poređenje mjerjenja i mernih nesigurnosti pridruženih mjerjenjima vrši se sa takvim istim mjerjenjima koja se izvode u institucijama drugih zemalja. Zahtjevi koji se postavljaju za mjerjenje tačnosti, u stvari, predstavljaju ne samo mjerne rezultate nego i njima pridružene nesigurnosti rezultata.

Ako bi se postupalo prema navedenom principu za sva mjerjenja određenog tipa u jednoj zemlji trebalo bi koristiti isti nacionalni standard u svakoj laboratoriji. Ovo je potpuno nepraktično zbog obima mjerjenja koja se vrše.

U slučajevima kada se vrše industrijska mjerjenja svako treba da je urađeno sa tačnošću dovoljnom da zadovolji namjeru za koju je vršeno. Jedan od načina da se ovo uradi je uspostavljanje veze rezultata mjerjenja koji su dobiveni na instrumentima za industrijska mjerjenja i instrumentima u nacionalnim laboratorijama koja su dobivena prema odgovarajućim standardima. Krajnji cilj je "tačno" mjerjenje tj. mjerjenje sa prihvatljivom nesigurnošću za posmatrani standard. Sljedljivost predstavlja dio tog cilja. Formalizam koji postoji u sklopu sljedljivosti je alat kojim se obezbjeđuju ove mjerne relacije. To je proces u kom se dobiju prihvatljiva mjerena sa jasnim nesigurnostima koje su dokumentovane na nivou prihvatljivom za korisnike i vršioce mjerjenja. Postupak sljedljivosti predstavlja odgovore na pitanje: "Koje korekcije treba pridružiti dobivenom mjerrenom rezultatu u datom vremenu i sa datim instrumentom kako bi se rezultati složili sa onima dobivenim korištenjem intrumenata (standarda) u odnosu na koji se želi postići merna sljedljivost? Šta je nesigurnost ovako korigovanog mernog rezultata?"

U industrijskim uslovima rezultat mjerjenja i njegova sljedljivost mogu biti korisni čak i kada je nesigurnost relativno velika. Korisnik rezultata je taj koji će utvrditi prihvatljivu veličinu mjerne nesigurnosti za specifične primjene rezultata mjerjenja.

## 2. PROŠIRENA DEFINICIJA MJERNE SLJEDLJIVOSTI

Definicija mjerne sljedljivosti je data 1993. u VIM-u (International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology) i glasi: "Vrijednost rezultata mjerjenja ili vrijednost standarda gdje ista može biti u vezi sa postojećim referencama obično nacionalnim ili internacionalnim standardom održava se kroz neprekinut lanac poređenja svih navedenih nesigurnosti."

Kasnije je definicija sljedljivosti proširena u smislu da sljedljivost postoji samo kada je skupljena stroga naučna evidencija koja pokazuje da je mjerjenje kontinuirano i dokumentovano rezultatima za koje je određena totalna mjerena nesigurnost. Također je naglašeno da je pojedinačni rezultat mjerjenja važan za uspostavljanje veze između nesigurnosti samo preko ograničenog vremenskog intervala te da se zahtijevaju direktna mjerjenja u određenom vremenskom periodu.

U radu je, a u skladu sa ovim principom pokazano potvrđivanje tačnosti mjerjenja uz korištenje kontrolnih standarda. To zahtijeva puno prikazivanje utvrđenih nesigurnosti koje treba da budu u okviru navedenog i prihvaćenog nivoa kada se utvrđuje dugoročna sljedljivost. Nesigurnost mjerjenja ne može se utvrditi bez prikazivanja sljedljivosti i međusobne zavisnosti. Detalji u mjernim procedurama koje treba postaviti kod sljedljivosti zavise od relativnih nivoa nesigurnosti uključenih u standarde. Za postizanje sljedljivosti važna je vremenska određenost svih relevantnih mjernih događaja u postupku mjerjenja. Niz ovih aktivnosti čine lanac poređenja u "izjavi o sljedljivosti."

Sljedljivost nije osobina instrumenta ili laboratorije nego predstavlja osobinu procesa koji uključuje instrumente i laboratorije. U toku procesa neophodno je specificirati rang operacija koje se vrše na instrumentu ili promjenljive metrološke varijable i rangove za laboratoriju na koju se primjenjuje uslov sljedljivosti. Iz cijelog postupka sljedljivosti vidi se da je sljedljivost osobina rezultata mjerjenja a ne instrumenta i laboratorije jer svaki rezultat mjerjenja ima vlastitu nesigurnost pridruženu rezultatu i specifičnu za okolnosti u kojima je ta nesigurnost dobivena.

Najvažniji aspekt mjernog procesa je dobivanje mjerjenja na "ispravan način" na nekom nivou. Sva mjerena zavise od vremena. U sljedljivosti se definiše mjerni proces i pridružene mjerne nesigurnosti za trenutni mjerni rezultat i one moraju biti stalno validne u dokumentaciji koja prati sljedljivost.

Provjeravanje mjerne nesigurnosti predstavlja suštinu uspostavljanja sljedljivosti mjernih rezultata. Zbog toga je naročito važno uspostaviti tehnikе za provjeru mjerne nesigurnost pod različitim uslovima mjerjenja. Isto tako je važno prihvati i usvojiti mjerne nesigurnosti pod različitim uslovima mjerjenja.

To je već urađeno za tehnikе i provjere mjerne nesigurnosti posebno u uslovima kada je vrijeme konstantno i štampano u GUM (Guide to Expression of Uncertainty in Measurement). Ovo podrazumjeva da su mjerne nesigurnosti date za diskrete mjerne događaje tj. za vremenske intervale koji su veoma kratki u poređenju sa periodom u okviru kog bi se mjerne veličine mogle promijeniti.

U postupku se polazi od nacionalnog standarda koji je potrebno posebno održavati na zadovoljavajućem nivou kako bi se minimizirali poslovi prikazivanja sljedljivosti prema nacionalnim standardima. Kod nižih nivoa sljedljivosti ne uzima se u obzir stabilnost nacionalnih standarda. Stabilnost se uzima u obzir samo u rijetkim slučajevima gdje se


zahtijevaju ekstremno male nesigurnost kao što je npr. razvoj nove internacionalne temperaturne skale pa se moraju izvršiti korekcije za takve promjene.

Laboratorije nižeg nivoa od nacionalnog nivoa trebaju imati potvrdu o mjenoj sigurnosti kako bi pokazale da posjeduju sljedljivost u odnosu na nacionalni standard.

U radu su navedene tehnikе koje se mogu primjeniti i na druge nivoe laboratorije. Nesigurnost se može reducirati zavisno od nivoa korištenja mjernih rezultata

### 3. VREMENSKI SLIJED METROLOŠKIH DOGAĐAJA

Nacionalna metrološka institucija treba da obezbjedi jedan od više mogućih sistema kojima se postiže provjera primarnog mjernog standarda. Svi metrološki događaji rasporedeni su u vremenu i prikazani na slici 1.



P.S. – primarni standard

1 – prvi metrološki događaj

2 – drugi metrološki događaj

3 – treći metrološki događaj

Slika 1. Raspored metroloških događaja u nacionalnoj metrološkoj instituciji

Na slici je dat raspored metroloških događaja ali ne i vrijeme trajanja svakog od njih kao ni vremenski interval između metroloških događaja. Dužine događaja zavise od niza faktora kao što je npr. postojeća dokumentacija koja tačno daje detalje svake radnje koju treba izvršiti. Vrijeme  $t_0$  označava prvi metrološki događaj tj.  $t_0$  je trenutak kada se smatra da se standard P može prvi put koristiti. Standard može biti mjerni instrument, referentni materijal ili mjerni sistem. Početna karakteristika primarnog standarda zasniva se na procjenjivanju nesigurnosti koja se pridružuju mjernim rezultatima u slučaju kada se koristi primarni standard i da se naprave mjerena veličina za koje je primarni standard namijenjen. Jednom kada se odrede karakteristike primarnog standarda one se kao takve konzerviraju. Drugi metrološki događaj prikazan na slici 1. dešava se u vremenu  $t_1$ . On predstavlja kontrolu skupa kontrolnih standarda koja se vrši primarnim standardom. Kontrolni standardi moraju biti dovoljnog kvaliteta (stabilnost, ponovljivost, rezolucija) da bi se mogli koristiti za uočavanje eventualnih promjena karakteristika primarnog standarda. Treći metrološki događaj koji se dešava u trenutku  $t_2$  je kalibracija istog seta kontrolnih standarda, a koristi se primarni standard. Rezultati mjerena u trenucima  $t_1$  i  $t_2$  se štampaju i dobiva se kontrolna karta mjerena za ulazni sistem standarda. Ponavljanjem istih mjerena i posmatranjem promjena u mjernim rezultatima u toku vremena može se zaključiti i formulirati stabilnost i ponovljivost primarnog standarda. Stabilnost i ponovljivost ulaznog sistema standarda je važna komponenta nesigurnosti u

konačnoj izjavi o sljedljivosti. Osnovni cilj je postizanje integriteta sistema putem posmatranja i mjerjenja u toku vremena.

#### 4. JEDNOSTAVNA METROLOŠKA SLJEDLJIVOST U VREMENU

Na slici 2. prikazan je složeniji metrološki sistem koji se primjenjuje za posmatranje stabilnosti nacionalnog standarda.


Kontrolni standardi moraju biti dovoljne kvalitete (stabilnost, ponovljivost, rezulucija) da bi se mogli koristiti za uočavanje eventualne promjene karakteristika primarnog standarda P.

Treći metrološki događaj koji se dešava u vremenu  $t_2$  je kalibracija istog seta kontrolnih standarda a koristi se primarni standard. Štampaju se mjerni rezultati dobiveni u vremenima  $t_1$  i  $t_2$  i formira se kontrolna karta mjerjenja za ulazni sistem standarda. Ponavljanjem istih mjerjenja i posmatranjem promjene u mjernim rezultatima u toku vremena može se zaključiti i formulirati stabilnost i ponovljivost primarnog standarda. Stabilnost i ponovljivost ulaznog sistema standarda je važna komponenta nesigurnosti u konačnoj izjavi o sljedljivosti. Pri ovom postupku treba imati u vidu da se ovaj pristup nemože primjeniti u svakom slučaju. Međutim osnovni cilj je postići putem posmatranja i vremenskog praćenja sistema njegov integritet.

#### 5. JEDNOSTAVNA VREMENSKA ZAVISNOST ZA SLJEDLJIVOST


Na slici 2. prikazan je složeniji metrološki sistem. Također se primjenjuje za posmatranje stabilnosti nacionalnog standarda. Izvještaj koji sadrži rezultate mjerjenja predstavlja dio interne mjerne sigurnosti. U ovom pristupu uvodi se mjerni izvještaj kako bi se omogućila referentnost mjernih rezultata i mjernih nesigurnosti u vremenu  $t_1$ . Primarni standard se koristi za dobivanje vrijednosti mjerjenja X i U mjernom izvještaju daje se rezultat  $X_1^P$  i njegova nesigurnost  $U_1^P$ .

Izvještaj koji sadrži rezultate mjerjenja predstavlja dio interne mjerne nesigurnosti. U ovom pristupu uvodi se mjerni izvještaj kako bi se omogućile referentnost mjernih rezultata i mjernih nesigurnosti.



Slika 2. Metrološki događaji u nacionalnoj laboratoriji sa mjernim izvještajem

U vremenu  $t_1$  primarni standard se koristi za dobivanje vrijednosti mjerjenja  $x$ . U mjernom izvještaju daje se rezultat mjerjenja  $X_1^P$  i njegove nesigurnost  $U_1^P$  dobiveni korištenjem primarnog standarda. Ista veličina mjeri se kontrolnim standardom i rezultati su  $X_1^{N_i}$  i  $U_1^{N_i}$ . Slično se pristupa i u vremenskom intervalu  $t_2$ . Dobiju se rezultati mjerjenja  $X_2^P$  i  $U_2^P$ , te  $X_2^{N_i}$  i  $U_2^{N_i}$ . Na osnovu tih rezultata pravi se kontrolna karta, slika 3.




Slika 3. Kontrolna karta dobivena na osnovu mjerjenja slika 2.

U kontrolnu kartu unose se rezultati mjerjenja  $X$  (označeni tačkama) nesigurnosti  $U$  (označenim linijama) i to za primarni standard i dva različita kontrolna standarda  $N_1$  i  $N_2$  u vremenima  $t_1$  i  $t_2$ . Podaci dati u kontrolnoj karti pokazuju funkcionalno jedinstvo svih instrumenata koji uključuju primarni standard, referentne standarde i izvještaje zajedno sa nesigurnostima u vremenskom periodu prikazanom na kontrolnoj karti. Konstrukcija kontrolnih sistema i primarnog standarda treba da se međusobno razlikuju kako bi se smanjile mogućnosti istih promjena u toku vremena koje se mogu desiti na primarnom standardu.

U principu kontrolna karta može sadržati ne samo dva vremenska perioda nego i više njih, a to znači da treba uključiti više kontrolnih setova, pri čemu se povećava i period posmatranja sistema. Međutim u dosta slučajeva dovoljan je jedan mjerni standard da se pokaže da li je primarni standard pod kontrolom.

Isti princip koji se primjenjuje u nacionalnim laboratorijama mogao bi se primjeniti i u kalibracionim laboratorijama. Na slici 4. data je šema kalibracione laboratorije sa mjernim događajima koji se dešavaju u toku vremena.


Često se smatra da je mjerna sljedljivost veza mjernih rezultata sa specifičnim standardom (npr. instrumentom ili mjernim sistemom). Ovdje se uvijek mora uključiti aspekt mjernog procesa koji u sebi uključuje razne druge uticaje (npr. oblika), koji utiču na ukupnu mjeru nesigurnost. Dobivanje mjernog rezultata podrazumijeva sljedljivost po standardu za ulazni mjeri proces pod definiranim uslovima.



Slika 4. Metrološki događaji u kalibracionoj laboratoriji

Mjerni rezultat  $X_2^c$ , slika 4., je sljedljiv u odnosu na standard C pošto on postoji u trenutku  $t_2$ , ali to ne znači da postoji i u trenutku  $t_1$ . Da bi se ispitalo zašto postoji takva razlika pretpostavi se da u periodu između  $t_1$  i  $t_2$  referentni standard C promijenio npr. oštetio, pokazao drigt ili se promijenila mjerna nesigurnost. Tada mjerni rezultat  $X_2^c$  i nesigurnost  $U_2^c$  ne moraju odgovarati stanju standarda C u trenutku  $t_1$ . Pod takvim okolnostima ne može se zahtijevati mjerni rezultat  $X_2^c$  od referentnog standarda C koji je isti imao u trenutku  $t_1$ . Na mjernoj karti slika 5., može se uočiti da se referentni standard C mijenja između  $t_1$  i  $t_2$ . Rezultat mjerjenja  $X_2^c$  dobiven u vrijeme  $t_2$ , je značajno iznad svih drugih vrijednosti mjernih rezultata. U ovom slučaju C se promijenilo za iznos

$$\delta X^c = X_2^c - X_1^c$$



Slika 5. Mjerna karta kalibracione laboratorije

U zahtjevu za sljedljivost mjernog rezultata  $X_2^c$  dobivenog u trenutku  $t_2$  prema referentnom standardu C kakav je postojao u vrijeme  $t_1$  kalibraciona laboratorija bi trebala da uključi  $\delta X^c$  prije svega kao korekciju mjerne vrijednosti u izjavi o sljedljivosti ili kao jednu dodatnu komponentu nesigurnosti  $\delta U$  pridruženu izjavi o sljedljivosti. Ukoliko laboratorija nije uradila mjerjenja prikazana na mjernoj karti, slika 5., promjena kalibracionog standarda C bi ostala nepoznata i slijedeći zahtjevi za mjerne vrijednosti ili nesigurnosti u izjavama o sljedljivosti bili bi pogrešni.

## 6. ZAKLJUČAK

U radu je prikazana kontrola primarnog i kalibracionog standarda pomoću kontrolnih standarda kako bi se postigla merna sljedljivost u toku vremena. Dat je samo pristup za jednostavne slučajeve određivanja mjerne sljedljivosti u različitim vremenskim periodima.

## 7. LITERATURA

- /1/ International Vocabulary of Basic and General Termus in Metrology, 1993., Geneva.
- /2/ C. Ehrlich, S. Rasbery, Metrological Timelines in Traceability, I.Res. Just. Stand. Technol., Vol 103, Nol, 1998, p. 93.
- /3/ Guide to Expression of Uncertainty in Measurement, first edition, Geneva 1993, Corrected and reprinted, 1995.
- /4/ Guidelines for Evaluating and Expressing the Uncertainty of NIST Measurement Results, NIST Technical Note 1297, 1994 Edition, 20 pp.